



**basic education**

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**TLHAHLOBO TSA SELEMO LE SELEMO TSA NAHA**

**KEREITI 2**

**MMETSE - SESOTHO**

**SETE YA 2: MOHLALA 2012**

## MASUPATSELA A TSHEBEDISO YA MEHLALA YA TEKOLO YA SELEMO YA NAHA (ANA)

### 1. Tjhebokakaretso

Tekolo ya selemo ya Naha (ANA) ke tekolo e akaretsang ya tsebo le bokgoni tseo baithuti ba lebelletsweng hore ebe ba di fihletse sehlopheng ka seng ho tloha ho sehlopheng sa 1 ho isa ho sa 6 le 9. Ho tshhetsa tekolo ya bona ya sekolong le ho netefatsa hore baithuti ba ba le boitshepo bo hlokehang hore ba be le seabo se atlehileng ditekolong tsa mapomelo, dihlopha tsa ba sebetsanang le thuto mmoho le ditsebi tsa thuto di ile tsa rala mehlala ya dipotso tsa ditlhahlobo tseo matijhere a ka di sebedisang dithutong tsa bona tsa Dipuo le Dipalo. Mehlala ena ya dipotso tsa ditlhahlobo e ile ya ralwa hodima mosebetsi wa kharikhulamo o akaretsang dikotara tsa 1, 2 le 3 tsa selemo sa sekolo mme paterone ya ANA ya tlhahlobo, ke keketso ya tekolo ya ka sekolong eo baithuti ba tshwanetseng ho e etsa ba sa kgaotse, empa mehlala ena ha e nke sebaka sa ditekolo tsa ka sekolong.

### 2. Moralo wa mehlala ya dipotso

Mehlala ena e reretswe ho bontsha mekgwa kapa ditsela tse fapaneng tsa ho lekola bokgoni kapa tsebo. Mohlala, semelo sa tsebo kapa bokgoni bo ka hlahlojwa ka dipotso tseo moithuti a kgethang karabo ho tse ngata tseo a di filweng, kapa ho araba ka polelo e batlang hore baithuti ba ngole karabo e kgutshwane kapa seratswana. Mefuteng e meng ya dipotso e ka ba moo baithuti ba tshwanetseng ho kopanya ka mela mantswe kapa dipolelo tseo ho fanweng ka tsona, ho qetella dipolelo kapa dipaterone, ho bontsha dikarabo tsa bona ka ditshwantsho, jj. Ka hoo, haeba matijhere le baithuti ba fumana mehlala e mmalwa ya dipotso tse radilweng ka mekgwa e fapaneng empa di batla ntho e tshwanang, ba utlwisise hore sena se entswe ka boomo mme baithuti ba tshwanetse ho araba dipotso tsohle tsa mehlala. Ho hlahisa baithuti mefuteng kapa mekgweng e fapaneng ya ho botsa dipotso ho ba neha boitshepo bo hlokehang hore ba tobane le ditlhahlobo.

### 3. Dikamano le dithusathuto tse ding tsa ho ithuta le ho ruta

Bakeng sa kgokahanyo ya ditema le dipotso e hlokehang, mehlala e meng ya ditema le dipotso e hokahantswe ka boomo le dibuka tsa tshebetso tse dumellanang le sehlopha ka seng. Hape e tsamaelana le ditlhoko tsa Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha Dihlopha tsa R ho isa ho 12 (NCS), dipehelo tsa Kharikhulamo le Setatemente sa Tsamaiso ya Tekolo (CAPS) bakeng sa dihlopha tse amehang, le Prothokholo ya Naha ya Tekolo. Mmoho ditokomane tsena le tse ding tseo sekolo se ka di hlahisang, di aha motheo wa bohlokwa wa disebediswa ho thusa matijhere ho rala dithuto le ho tsamaisa tekolo ya molao (tekolo ya ho ithuta).

### 4. Kamoo mehlala e ka sebediswang kateng

Le ha mehlala ya sehlopha le thuto di bokelletsweng e le sehlopha se phethahetseng titjhere ha e a tlameha ho neha barutwana pokello ena yohle ho araba dipotso kaofela ka nako e le nngwe. Titjhere e tshwanetse ho hlwaya mehlala ya dipotso tse amanang le thuto e reretsweng nako e beilweng. Mehlala ya dipotso ya tlhahlobo e kgethilweng ka hloko, kapa sehlopha sa dipotso se kgonehang, se ka sebediswa mekgahlelong e fapaneng ya ho ruta le ho ithuta ka mekgwa e latelang.

4.1 Mathomong a thuto e ba tlhahlobo ya sesosa ho lekola matla le bofokodi ba baithuti. **Patlisiso** e tshwanetse ho latelwa kapele ke **tlaleho ya hore baithuti ba sebeditse jwang** le ho rala **dithuto tse nepahetseng** ho hlaola bofokodi bo hlahetseng le ho matlafatsa seo baithuti ba se kgonang. Tlhahlobo ya patlisiso e ka fanwa e le mosebetsi wa hae e le ho boloka nako ya ho ithuta ka sehlopheng.

4.2 Nakong ya ho ithuta ka ho fanwa ka ditlhahlobo tse kgutshwane tsa tsebiso ho bona hore na baithuti ba utlwisisa tsebo le bokgoni boo ba bo rutwang le ho etsa bonnete ba hore ha ho moithuti ya sallang morao.

4.3 Qetellong ya thuto kapa thuto tse mmalwa, ho ka ba le tlhahlobo e akaretsang ho bona hore na baithuti ba utlwisisitse seo ba se rutilweng le hore na ba ka feela ba sebedisa tsebo le bokgoni boo ba ithutileng bona. Baithuti ba tshwanetse ho fumana tlaleho kapele ha titjhere a ntse a nahana hore na ho na le dikarolo tsa thuto tse tshwanetseng ho phetwa ho matlafatsa tsebo le bokgoni bo itseng.

4.4 Mekgahlelong yohle baithuti ba tshwanetse ho rutwa mekgwa e fapaneng ya tekolo kapa ya ho botsa dipotso, mohl., ho araba dipotso moo moithuti a kgethang dikarabo tse nepahetseng ho tseo a di filweng (MC), ho araba dipotso tse se nang karabo e le nngwe (OE) kapa ho araba dipotso tsa boikgethelo (FR) le ho araba dipotso tse batlang karabo tse kgutshwane, jj.

Le ha tlhahlobo tsa patlisiso le tsa tsebiso di ka ba kgutshwane ho ya ka lenane la dipotso, tlhahlobo e akaretsang e kenyeletsa dipotso tse ngatanyana, le ho botsa dipotso tse etsang tlhahlobo e phethahetseng ho ya ka mosebetsi o seng o phethilwe nakong eo ho fanwang ka tlhahlobo. Ntho ya bohlokwa ke ho etsa bonnete ba hore baithuti ba fumana boikwetliso bo lekaneng ba ho araba dipotso tsa tlhahlobo tse felletseng tsa mofuta wa paterone ya ANA.

## **5. Memorandamo kapa lesupatsela la ho araba dipotso**

Ho fanwe ka mohlala o totobetseng wa karabo tse lebelletsweng (memorandamo) bakeng sa mohlala ka mong wa dipotso tsa tlhahlobo mmoho le bakeng sa paterone ya dipotso tsa ANA. Matitjhere a hlokomele hore memorandamo o keke wa phethehala ka hohlehohle. O ka fana feela ka tsela e phatlalatseng ya dikarabo tse lebeletsweng, mme matitjhere a tshwanetse ho fatisisa le ho putsa dikarabo tse amohelang le mofuta e meng ya dikarabo tse tseo baithuti ba faneng ka tsona.

## **6. Phethahatso ya kharikhulamo**

Ho bohlokwa hore kharikhulamo e phethahatswe ka botlala dihlopheng kaofela. Mehlala ya sehlopha ka seng hammoho le thuto, ha di a emela kharikhulamo ka kakaretso. Empa di hlwaya tsebo le bokgoni ba bohlokwa, le hona bakeng sa mosebetsi wa kotara tsa 1, 2, le 3 tsa selemo sa sekolo. Potlako ya mosebetsi o tshwanetseng ho etswa ho ya ka dikotara tsa sekolo e hlakisitse tokomaneng e nepahetseng ya CAPS.


## **7. Qetello**

Morero wa Lefapha ke ho phahamisa maemo le boleng ba tshebeletso ya baithuti bokgoning ba bohlokwa ba ho bala le ho ngola le dipalo. ANA ke sebetsa se seng seo Lefapha le se sebedisang ho disa hore na tshebeletso ya baithuti e a ntlafala, ha e fetohela kapa e a theoha na. Mabatowa le dikolo di lebeletse ho tshehetsa matitjhere le ho ba fepela ka disebediswa ho ntlafatsa katleho ya ho ithuta le ho ruta dikolong. Ka ho sebedisa mehlala ya ANA e le karolo ya disebediswa tsa bona tsa ho ruta, Matitjhere a tla thusa baithuti hore ba tsebe le mekgwa e fapaneng ya tekolo. Tshebediso e nepahetseng ya mehlala ena e tla thusa baithuti ho kotula le ho bopa boiphihlelo bo nepahetseng ho ithuta ka katleho le ho sebetsa ka matla ho feta ditlhahlobong tse latelang tsa ANA.

1. DINOMORO, MATSHWAO LE DIKAMANO.

(0-150)

Sheba setshwantsho mme o arabe dipotso tse latelang.



- Bala dinaledi mme o ngole nomoro simbolo e nepahetseng.  
\_\_\_\_\_
- Ke dihlopha tse kae tsa dinaledi tsa bo nne? \_\_\_\_\_
- Ke dihlopha tse kae tsa dinaledi tsa bo hlano?  
\_\_\_\_\_
- Ke dihlopha tse kae tsa dinaledi tsa bo tharo? \_\_\_\_\_
- Ke dihlopha tse kae tsa dinaledi tsa mashome?  
\_\_\_\_\_

2. Tlatsa dinomoro tse siilweng.
  - a. 131, \_\_\_\_\_ 133 \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 136.
  - b. 120 \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 140
  
3. Qetella dinomoro paterone tse latelang.
  - a. \_\_\_\_\_; 70; 72; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 78
  - b. 110; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 95; \_\_\_\_\_; 85
  
4. Tlatsa dinomoro tse siilweng tatellanong e latelang.
  - a. 36; 37; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 40
  - b. 66; 68; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 74
  - c. 12; 16; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 28
  
5. Ngola dinomoro simbole ho mabitso a dinomoro tse latelang.
  - a. Mashosupa robedi \_\_\_\_\_
  - b. Lekgolo le metso e mehlano \_\_\_\_\_
  - c. Lekgolo le mashohlano \_\_\_\_\_
  
6. Ngola mabitso nomoro dinomorong tse latelang.
  - a. 36 \_\_\_\_\_
  - b. 52 \_\_\_\_\_
  - c. 100 \_\_\_\_\_
  - d. 32 \_\_\_\_\_

7. Sebedisa mola ho nyalanya mabitso a dinomoro le dinomoro simbole.

a. 98 lekgolo le mashome a mane le metso e robong

b. 118 mashorobedi

c. 149 lekgolo le shorobedi

d. 80 shongwe

e. 11 mashorobong le metso e robedi

8. Ngola nomoro e latelang mahareng a dinomoro tse pedi tseo o di filweng.

a.	19		21
b.	23		25
c.	59		61

9. Tlatsa =, > kapa < mahareng a dinomoro tse pedi ho netefatsa dipolelo.

a. 122 \_\_\_\_\_ 102

b. 105 \_\_\_\_\_ 105

c. 101 \_\_\_\_\_ 110

10. Hlopha dinomoro ho tloha ho e nyane ho isa ho e kgolo.

a. 100 110 95 90 105

---

b. 51 15 105 115

---

c. 56 54 50 52 58

---

11. Hlopha dinomoro ho tloha ho e kgolohadi ho isa ho e nyenyane

a. 35 47 43 31 39

---

b. 35 40 25 45 30

---

c. 42 44 43 45 30

12. Ngola palo ena ya dijiti tse pedi ka mokgwa wa tsharollo.

Mohlala:  $37 = 30 + 7 = 3 \text{ mashome} + 7 \text{ metso}$ .

a.  $27 =$  \_\_\_\_\_

b.  $14 =$  \_\_\_\_\_

c.  $41 =$  \_\_\_\_\_

d.  $52 =$  \_\_\_\_\_

13. Ho nomoro

a. 28, boleng ba palo 8 ke \_\_\_\_\_mme boleng ba palo 2 ke \_\_\_\_\_.

b. 35, boleng ba palo 5 ke \_\_\_\_\_ mme boleng ba palo 3 ke \_\_\_\_\_.

c. 42, boleng ba palo 2 ke \_\_\_\_\_mme boleng ba palo 4 ke \_\_\_\_\_

14. Sebetsa palo ka ho qhaqholla nomoro e kgolo.

Mohlala  $19 + 7 = 10 + 9 + 7$

$$= 10 + 10 + 6$$

$$= 26$$

Tlatsa dinomoro tse siilweng.

a.  $16 + 7 =$  \_\_\_\_ + \_\_\_\_ + 7

$$= \text{____} + \text{____} + \text{____}$$

$$= \text{____}$$

b.  $19 + 6 = 10 +$  \_\_\_\_ + 6

$$= 10 + \text{____} + \text{____}$$

$$= \text{____}$$



15. Hafola nomoro eo we filweng.


	Nomoro	Nomoro e hafotsweng
a.	24	
b.	16	
c.	12	

16. Ngola nomoro eo we fiilweng habedi.

	Nomoro	Nomoro habedi
a.	18	
b.	10	
c.	14	


17. Sebedisa molapalo ho:

a. Kopanya 13 le 8



$$13 + 8 = \underline{\quad}$$

b. Tlosa 14 ho 22



$$22 - 14 = \underline{\quad}$$

18. Ho rarolla bothatha (dipalo tsa mantswa)  
Araba dipotso tse latelang

- a. Lebo o na le dimabole tse 45. Ho lahleha dimabole tse 20.  
Osaletswe ke dimabole tse kae?  
Palo ya dimabole tse setseng = \_\_\_\_\_
- b. Tholang o na le dipompong tse 16. O fa Busi tse 7 Tholang  
o setse ka dipompong tse kaej wale?  
Palo ya dipompong = \_\_\_\_\_
- c. Jabulani o kga diperekisi tse 23 mme Buti o kga diperekisi  
tse 25.  
Buti o kgile tse fetang tsa Jabulani hakae?  
Buti o kgile diperekisi tse fetang tsa Jabulani ka  
\_\_\_\_\_.
- d. Nyakallo, Lerato, Mary le Pam ba na le dipompong tse 4  
ka bo nngwe. Ba na le dipompong tse kae kaofela?  
Palo ya dipompong kaofela = \_\_\_\_\_

19. Qetella kopanya ena e iphethang.  
Tlatsa dinomoro tse siilweng.

- a.  $27 + 2 + \underline{\quad} + \underline{\quad} = 33$
- b.  $31 + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = 43$
- c.  $16 + 10 + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$
- d.  $19 + 6 + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$

20. Qetella phallo ya daekeramo.

	Nomoro	Molao	Karabo
a.	16	$\longrightarrow$ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"> </span> $\longrightarrow$	_____
b.	24	$\longrightarrow$ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">+10</span> $\longrightarrow$	_____

21. Kgobokanyo le kabo.

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Sheba letoto le ka hodimo mme o qetelle dipolelo tse latelang.

- a. Ho na le mela e 3 e nang le matheba a \_\_\_\_\_.
- b. Ho na le matheba a \_\_\_\_\_ kaofela.

22. Tokiso o tshwanetse ho paka dikarete tse 36 ka bo 6.

- a. Ke dipakana tse kae tse nyane a ka di etsang?\_\_\_\_
- b. Motho ka mong o fumana bokae haba arolelana R48 ba le 6 \_\_\_\_.
- c. Barutwana ba Kereiti ya 3 ba 42. Palo ya bashemane le ya banana e a lekana.  
Ke palo e kae ya banana ka phapusing?

\_\_\_\_\_

23. Araba dipotso tse latelang.




Sebopeho sena se arotswe dikotwana tse \_\_\_\_\_ tse lekanang, sekotwana se le \_\_\_\_\_ se fifaditswe.




Sebopeho sena se arotswe dikotwana tse \_\_\_\_\_ mme se le \_\_\_\_\_ se fifaditswe.

c. Khalara sekotwana seo o se bontshitsweng setshwantsong.





Nngwe borarong



kotara e le nngwe

c. Tshwaya setshwantso ka ✓ kapa x ho bontsha hore na e arotswe dikotwana tse 2 tse lekanang kapa tjhe.



24. **Tjhelete**

Qetella

	Theko	Lefa ka	Tj hentj he
a.	R1,20	R2	
b.	R10	R20	
c.	R3	R5	

25. Maggie o reka lehapu ka R8 mme paw-paw ka R9.  
O fumana tj hentj he e kae ha a lefa ka R20 ya pampiri?  
Tj hentj he ke \_\_\_\_\_.



26. **Sebetsa.**

a.  $5c + 10c + 10c =$  \_\_\_\_\_

b.  $5c + 5c + 10c =$  \_\_\_\_\_

c.  $20c + 20c + 20c =$  \_\_\_\_\_

27. **Qetella paterone tsena.**



28. Ngola dinomoro tse 3 tse latelang ka tatellano.

a. 132; 133; 134; \_\_\_\_; \_\_\_\_; \_\_\_\_; 138


b. 132; 134; 136; \_\_\_\_; \_\_\_\_; \_\_\_\_; 142

c. 146; 144; 142; \_\_\_\_; \_\_\_\_ \_\_\_\_; 134

d. 120; 125; 130; \_\_\_\_; \_\_\_\_; \_\_\_\_; 150

e. 114; 117; 120; \_\_\_\_; \_\_\_\_; \_\_\_\_; 132

29. **Boemo**



Dikoloi tse 4 di pakile ka mola.

**Qetella**


a. Koi ya nomoro \_\_\_\_ e eme ka pele.

b. Dikoloi tsa dinomoro \_\_\_\_ le \_\_\_\_ di ka mora koi ya nomoro 33

c. Koi ya nomoro \_\_\_\_ e ka morao ho koi ya nomoro 10.


d. Koi ya nomoro \_\_\_\_ e ka pela koi ya nomoro 33

30. Khalara bolo e ka letsohong le letona ka mmala o mosehla e ka letsohong le letshehadi e be bolou. Khalara e mahareng e be perese.




31. a. Motsu ona o shebile hokae  $\Rightarrow$ ? \_\_\_\_\_.
- b. Motsu ona o shebile hokae  $\leftarrow$ ? \_\_\_\_\_.
- c. Motsu ona o shebile  $\Uparrow$  hokae? \_\_\_\_\_.
- d. Motsu ona o shebile  $\Downarrow$  hokae? \_\_\_\_\_.


32. Ho dihlopha tsa dibopeho tse latelang khalara sebopeliso se senyane boshela, se seholo ka botala se latelang ka boholo ka bokgubedu.




33. Tshwaya mahlakore a otlohileng ka '✓"  
Mme a tjhitj ha ka X



34. Molahare  
Taka mola wa molahare ho dibopeho tse latelang tsa 2-D.




35. Taka halofo e nngwe ya setshwantsho ho etsa setshwantsho sa molahare.






36. Tshwaya sebopeho ka mola o nepahetseng wa molahare ka ✓.



Nako

37. Ngola nako e bontshitsweng ho tshupanako ya manaka.




\_\_\_\_\_

38. Mometho


- a. Etla be e le mohla dikae ka mora matsatsi a 3 letsatsing la ho qetela la Pherekong?  
\_\_\_\_\_.
- b. Haebe letsatsi la Dumi la tswalo le ne le le matsatsi a mahlano pele ho di 23 tsa Pherekong. Letsatsi la hae la tswalo le ne le le neng. \_\_\_\_\_.
- c. Letsatsi la 1 Pherekong ke matsatsi a makae a fetileng ho Keresemese?

39. Nako

- a. Taka lenaka la metsotso le hora ho ditshupa nako tse latelang ho bontsha nako e bontshitsweng.



Hora ya 12



Halofa ka mora hora ya 7

40. Bongi o tlohile sekolong ka hora ya 7 hoseng. A kgutla hae ka hora ya 3 motsheare. Ke dihora tse kae a le siyo hae?

41. Bala ho re na ke dihora tse kae

- a. Ho tloha ka hora ya 8 ho fihlela hora ya 12. \_\_\_\_\_.
- b. Ho tloha ka hora ya 1 ho fihlela hora ya 7. \_\_\_\_\_.
- c. Ho tloha ka halofa ya hora ya 2 ho fihlela ka halofa ya hora ya 9 \_\_\_\_\_.
- d. Ho tloha ka hora ya 4 ho fihla ho halofa ya hora ka mora 12 ka \_\_\_\_\_.

42. **Bolelele**

Hlahloba bolelele ba mela e 5 ka tlase mme o bone hore e melelele hakae.

Mola A \_\_\_\_\_

Mola B \_\_\_\_\_

Mola C \_\_\_\_\_





















Mola D \_\_\_\_\_

Araba dipotso ntle le ho metha mela .

- a. Mola \_\_\_\_\_ ke ona o molelele.
- b. Mola \_\_\_\_\_ ke ona o mokgutshwanyana.
- c. Mola \_\_\_\_\_ le mola \_\_\_\_\_ e mekgutshwanyana ho mola A.

43. Ho sebetsa ka datha

Aese kerime ya khounu e rekiswa lebenkeleng la sekolo kaphomolo ya pele.

Palo ya aese kerime					
					
					
					
					
					
	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Sheba kerafo ya ditshwantsho e ka hodimo mme o arabe dipotso tse latelang.

- Ke letsatsi lefe moo ho rekiswang diaese kerime tse palo e tlase? Ke\_\_\_\_\_.
- Ke diaese kerime tse kae tse rekisitweng ka Mantaha? Ke tse = \_\_\_\_\_.
- Ke diaese kerime tse kae tse rekisitweng ka Labone? Ke tse = \_\_\_\_\_.
- Ke palo e kae ya diaese kerime tse rekisitweng kaofela? Ke = \_\_\_\_\_.
- Ke tse kae tse rekisitweng ka Labohlano ho feta ka Labobedi?\_\_\_\_\_.

44. Bala dibopeho tse fapaneng mme o khalare sehlopha se seng le se seng ka mmala o fapaneng ho bontsha dibopeho tse fapaneng.

